Kraftur tungunnar

Fimmbókin

Af þessum voru eyjar heiðingjanna skipt eftir löndum sínum, hver eftir sinni tungu, eftir ættum sínum og þjóðerni. Þessir eru synir Kams eftir ættum þeirra, eftir tungumálum þeirra, í löndum þeirra og þjóðerni. Þessir eru synir Sems eftir ættum þeirra, eftir tungumálum þeirra, í löndum þeirra og þjóðerni þeirra. 1. Mósebók 10:5,20,31

Þá sagði Móse við Drottin: „Æ, herra minn, ég er ekki málsnjall, hvorki áður fyrr né síðan þú talaðir við þjón þinn, því að ég er hægfara í mælsku og hægfara í tungu.“ Þá sagði Drottinn við hann: „Hver hefur gefið manninum munn? Hver gjörir mállausan, daufan, sjáandi eða blindan? Er það ekki ég, Drottinn?“ 2. Mósebók 4:10-11

En gegn neinum af Ísraelsmönnum skal enginn hundur hreyfa tungu sína, hvorki gegn mönnum né skepnum, til þess að þér vitið, hvernig Drottinn gjörir greinarmun á Egyptum og Ísrael. 2. Mósebók 11:7

Af því að þú þjónaðir ekki Drottni Guði þínum með gleði og gleði hjartans, af því að þú hafðir allsnægtir, þá skalt þú þjóna óvinum þínum, þeim sem Drottinn sendir í móti þér, í hungri, þorsta, nöktum og skorti alls. Hann mun leggja járnok á háls þinn, uns hann hefur gjöreytt þér. Drottinn mun leiða gegn þér þjóð langt frá, frá enda jarðar, eins fljótt og örninn flýgur, þjóð sem þú skilur ekki tungu hennar. 5. Mósebók 28:47-49

Saga

Og allt fólkið sneri aftur til herbúðanna til Jósúa í Makkeda í friði. Enginn hreyfði tungu sína gegn neinum af Ísraelsmönnum. Jósúa 10:21

Þá leiddi hann fólkið niður að vatninu. Þá sagði Drottinn við Gídeon: „Hvern þann sem sleppir vatninu með tungunni eins og hundur sleppir, skalt þú láta sér standa, og eins hvern þann sem leggst á kné til að drekka.“ Dómarabókin 7:5

Andi Drottins talar í mér, og orð hans er á tungu minni. Guð Ísraels segir, bjarg Ísraels talar við mig: Réttlátur er sá sem ræður yfir mönnum, hann ríkir í ótta Guðs. 2. Samúelsbók 23:2-3

Á dögum Artahsasta rituðu Bislam, Mítredat, Tabeel og aðrir samborgarar þeirra til Artahsasta Persakonungs, og bréfið var skrifað á sýrlensku og túlkað á sýrlensku. Esrabók 4:7

Því að vér erum seldir, ég og mitt fólk, til tortímingar, deyðingar og tortímingar. En ef vér hefðum verið seldir sem þrælar og ambáttir, þá hefði ég þagað, þótt óvinurinn gæti ekki bætt upp fyrir tjón konungsins. Esrabók 7:4

Ljóðlist

Þú munt vera falinn fyrir plágu tungunnar og þú munt ekki óttast tortíminguna, þegar hún kemur. Jobsbók 5:21

Kenn mér, og ég mun þegja, og vísa mér á, í hverju ég hefi farið. Jobsbók 6:24

Er ranglæti á tungu minni? Greinir bragð minn ekki ranglæti? Jobsbók 6:30

Hver er sá sem mun biðjast fyrir máli mínu? Því að ef ég þegi nú, gef ég upp andann. Jobsbók 13:19

Því að munnur þinn mælir út misgjörð þína og þú velur tungu lævísra manna. Jobsbók 15:5

Þótt illskan sé sæt í munni hans, þótt hann feli hana undir tungu sinni, Jobsbók 20:12

Hann mun sjúga eitur höggorma, tunga höggormsins mun drepa hann. Jobsbók 20:16

Varir mínar skulu ekki mæla ranglæti, né tunga mín svik. Jobsbók 27:4

Tignarmennirnir þögðu og tungan þeirra loddi við góminn. Jobsbók 29:10

Sjá, nú hefi ég opnað munn minn, tungan mín talar í munni mínum. Jobsbók 33:2

Getur þú dregið Levjatan upp með krók eða tungu hans með snæri sem þú sleppir niður? Jobsbók 41:1

Því að í munni þeirra er engin trúfesti, innra með þeim er mikil illska, kok þeirra er opin gröf, þeir flækja tunguna. Sálmur 5:9

Munnur hans er fullur af bölvun, svikum og svikum, undir tungu hans er illska og hégómi. Sálmur 10:7

Drottinn mun afmá allar smjaðrandi varir og tungu sem talar drambsamleg orð. Sálmur 12:3

Þeir sem segja: „Með tungu okkar munum vér sigra, með vörum okkar munum vér sigra, hver er drottinn yfir oss?“ Sálmur 12:4

Sá sem ekki talar róg með tungu sinni, ekki gjörir náunga sínum illt og ekki tekur upp smán yfir náunga sínum. Sálmur 15:3

Kraftur minn er þornaður eins og leirbrot, og tunga mín loðir við kjálka mína, og þú hefur dregið mig í duft dauðans. Sálmur 22:15

Þú munt fela þá í leyni auglitis þíns fyrir oflæti manna, þú munt geyma þá í skjóli fyrir deilum tungna. Sálmur 31:20

Varðveit tungu þína frá illu og varir þínar frá því að tala svik. Sálmur 34:13

Og tunga mín mun tala um réttlæti þitt, lof þitt allan daginn. Sálmur 35:28

Munnur hins réttláta talar visku og tunga hans talar um rétt. Sálmur 37:30

(Til söngstjórans, til Jedútúns. Sálmur eftir Davíð.) Ég sagði: Ég mun gæta vega minna, að ég syndgi ekki með tungu minni, ég mun gæta beislisins, meðan óguðlegir eru fyrir augum mér. Sálmur 39:1

Hjartað mitt brenndi í brjósti mér, meðan ég hugsaði kviknaði eldurinn, þá talaði ég með tungu minni, Sálmarnir 39:3

(Til söngstjórans á Sósannam-söngvum, fyrir sonu Kóra. Maskíl, kærleiksljóð.) Hjarta mitt mælir með góðum orðum: Ég tala um það, sem ég hefi skapað fyrir konunginn, tunga mín er penni hins reiðu ritara. Sálmur 45:1

Þú gefur munn þinn illsku og tunga þín býr til svik. Sálmur 50:19

Frelsa mig frá blóðsekt, ó Guð, þú Guð hjálpræðis míns, og tunga mín skal fagna yfir réttlæti þínu. Sálmur 51:14

Tunga þín bruggar illt, eins og beittur rakhnífur, hún framkvæmir svik. Sálmur 52:2

Þú elskar öll eyðandi orð, þú svikul tunga. Sálmur 52:4

Eyðilegg þú, Drottinn, og sundra tungum þeirra, því að ég hefi séð ofbeldi og deilur í borginni. Sálmur 55:10

Sál mín er meðal ljóna, og ég ligg meðal þeirra sem eru kveiktir í eldi, meðal mannanna barna, sem tennur eru spjót og örvar og tunga þeirra beitt sverð. Sálmur 57:4

Þeir sem hvessa tungu sína eins og sverð og benda boga sína til að skjóta örvum sínum, jafnvel beiskjum orðum. Sálmur 64:3

Þeir munu láta tungu sína falla yfir sjálfa sig, allir sem sjá þá flýja. Sálmur 64:8

Ég hrópaði til hans með munni mínum, og hann var lofaður með tungu minni. Sálmur 66:18

Svo að fótur þinn verði dýfður í blóði óvina þinna og tunga hunda þinna í því. Sálmur 68:23

Tunga mín mun tala um réttlæti þitt allan daginn, því að þeir eru til skammar, því að þeir eru látnir sæta skömm, er leita mér meins. Sálmur 71:24

Þeir beina munni sínum að himninum og tunga þeirra reika um jörðina. Sálmur 73:9

Þó smjaðruðu þeir honum með munni sínum og lugu að honum með tungum sínum. Sálmur 78:36

Því að munnur óguðlegra og munnur svikara opnast í gegn mér, þeir tala í gegn mér með lygartungu. Sálmur 109:2

Tunga mín mun tala um orð þitt, því að öll boðorð þín eru réttlæti. Sálmur 119:172

Frelsa sál mína, Drottinn, frá lygavörum og frá svikulum tungum. Sálmur 120:2

Hvað skal þér gefið, eða hvað skal þér gjört, þú lygin tunga? Sálmarnir 120:3

Þá fylltist munnur vor hlátri og tunga vor söng. Þá sögðu menn meðal heiðingjanna: "Drottinn hefur gjört stóra hluti fyrir þá." Sálmur 126:2

Ef ég man ekki eftir þér, þá loði tunga mín við góminn, ef ég tek Jerúsalem ekki ofar mínu hátignarlegasta. Sálmur 137:6

Því að ekkert orð er á tungu minni, að þú, Drottinn, þekkir það ekki til fulls. Sálmur 139:4

Þeir hafa hvassað tungur sínar eins og höggorm, eitur nöðru er undir vörum þeirra. Sela. Sálmur 140:3

Sex hluti hatar Drottinn, sjö eru honum andstyggilegir: Drambsamleg augnaráð, lygin tunga og hendur sem úthella saklausu blóði, hjarta sem bruggar illar hugmyndir, fætur sem eru fljótir til ills, falsvottur sem lýgur og sá sem veldur sundrungu meðal bræðra. Orðskviðirnir 6:16-19

Til að varðveita þig fyrir vondri konu, fyrir smjaðri tungu ókunnugrar konu. Orðskviðirnir 6:24

Tunga hins réttláta er eins og úrvals silfur, hjarta hins óguðlega er lítils virði. Orðskviðirnir 10:20

Munnur hins réttláta ber fram visku, en fláráð tunga verður útrýmt. Orðskviðirnir 10:31

Sumir tala eins og sverðsstungur, en tunga hins vitra veitir lækningu. Orðskviðirnir 12:18

Sannleiksvörin standast að eilífu, en lygin tunga varir aðeins um stund. Orðskviðirnir 12:19

Tunga hins vitra notar rétta þekkingu, en munnur heimskingjanna eys úr sér heimsku. Orðskviðirnir 15:2

Heilnæm tunga er lífsins tré, en ranglæti í henni veldur skarfi í anda. Orðskviðirnir 15:4

Það sem hjarta mannsins undirbýr og svar tungunnar kemur frá Drottni. Orðskviðirnir 16:1

Illgjarn maður hlustar á falsvarir og lygari hlustar á óþekka tungu. Orðskviðirnir 17:4

Sá sem hefur rangsnúið hjarta finnur enga gæfu, og sá sem hefur flækta tungu lendir í ógæfu. Orðskviðirnir 17:20

Dauði og líf eru á tungunni valdi, og þeir sem elska hana munu eta ávöxt hennar. Orðskviðirnir 18:21

Að afla sér fjársjóða með lyginni tungu er hégómi, sem þeir sem sækjast eftir dauðanum, kasta fram og til baka. Orðskviðirnir 21:6

Sá sem varðveitir munn sinn og tungu, varðveitir sál sína frá nauðum. Orðskviðirnir 21:23

Með langlyndi verður höfðingi sannfærður, og mjúk tunga brýtur bein. Orðskviðirnir 25:15

Norðanvindurinn rekur burt regn, svo gerir reiðilegt andlit baktalandi tunga. Orðskviðirnir 25:23

Lygandi tunga hatar þá sem hún þjáist af, og smjaðrandi munnur veldur glötun. Orðskviðirnir 26:28

Sá sem ávítar mann síðar meir, hlýtur meiri velþóknun en sá sem smjaðrar með tungunni. Orðskviðirnir 28:23

Hún opnar munninn með visku, og á tungu hennar eru góðvildarreglur. Orðskviðirnir 31:26

Hunangsdroparnir drjúpa af vörum þínum, brúður mín, hunang og mjólk eru undir tungu þinni, og ilmur klæðanna þinna er eins og ilmur Líbanons. Ljóðaljóðin 4:11

Spámenn

Því að Jerúsalem er í rúst og Júda er fallin, því að tunga þeirra og verk þeirra eru gegn Drottni, til þess að þau vekja reiði dýrðaraugna hans. Jesaja 3:8

Og Drottinn mun gjöreyða tungu Egyptahafsins og með miklum stormi mun hann sveifla hendi sinni yfir fljótið og sundra því í sjö árfarvegi og láta menn ganga þurrfótaða yfir. Jesaja 11:15

Því að með stamandi vörum og með annarri tungu mun hann tala til þessa fólks. Jesaja 28:11

Sjá, nafn Drottins kemur úr fjarlægð, reiði hans brennur og byrði þess er þung. Varir hans eru fullar af reiði og tunga hans eins og eyðandi eldur. Jesaja 30:27

Hjarta hinna óáþreifanlegu mun skilja þekkingu, og tunga hinna stamandi mun vera reiðubúin til að mæla skýrt. Jesaja 32:4

Þú munt ekki sjá grimmilegan lýð, lýð sem hefur dýpri málfar en þú skilur, stamandi tungu sem þú skilur ekki. Jesaja 33:19

Þá mun hinn halti stökkva sem hjörtur og tunga hins mállausa syngja, því að vatn mun brjótast fram í eyðimörkinni og lækir í öræfunum. Jesaja 35:6

Þegar hinir fátæku og þurfandi leita vatns en finna ekkert, og tunga þeirra þornar af þorsta, þá mun ég, Drottinn, bænheyra þá, ég, Ísraels Guð, mun ekki yfirgefa þá. Jesaja 41:17

Ég hef svarið við sjálfan mig, orð er gengið út af munni mínum, réttlæti er það sem ekki verður aftur tekið, að fyrir mér skal hvert kné beygja sig, sérhver tunga skal sverja. Jesaja 45:23

Drottinn Guð hefur gefið mér tungu lærisveina, svo að ég viti að mæla orð á réttum tíma til hinna þreyttu. Hann vekur hvern morgun, hann vekur eyra mitt til að heyra eins og lærisveinar. Jesaja 50:4

Engin vopn, sem smíðuð verða gegn þér, skulu sigra, og hverja tungu, sem rís gegn þér í dómi, skuluð þér dæma. Þetta er arfleifð þjóna Drottins, og réttlæti þeirra er frá mér, segir Drottinn. Jesaja 54:17

Gegn hverjum stærið þér yður? Gegn hverjum gjörið þér gapinn og reiti út tunguna? Eruð þér ekki syndarabörn, lygin afkvæmi, Jesaja 57:4

Því að hendur yðar eru blóði saurgaðar og fingur yðar ranglæti, varir yðar tala lygar og tunga yðar muldrar fals. Jesaja 59:3

Því að ég þekki verk þeirra og hugsanir. Það kemur að ég mun safna saman öllum þjóðum og tungum, og þær munu koma og sjá dýrð mína. Jesaja 66:18

Þeir benda tungur sínar eins og boga sinn til lyga, en þeir eru ekki hugrakkir í sannleikanum á jörðinni, því að þeir ganga frá illu til ills og þekkja mig ekki - segir Drottinn. Þeir munu blekkja hver annan og ekki tala sannleikann. Þeir hafa lært tungu sína að tala lygi og þreytt sig á að fremja ranglæti. Jeremía 9:3,5

Tunga þeirra er eins og skotin ör, hún talar svik. Með munninum talar maður vinsamlega við náunga sinn, en í hjarta sínu leggur hann á ráðin. Jeremía 9:8

Þá sögðu þeir: „Komið og við skulum brugga ráð gegn Jeremía, því að presturinn lætur ekki undan lögmálinu, vitringurinn ráðið né spámaðurinn orðið. Komið og vér skulum slá hann með tungunni og ekki gefa gaum neinu af orðum hans.“ Jeremía 18:18

Er ekki orð mitt eins og eldur? segir Drottinn, og eins og hamar sem brýtur klettinn í sundur? Þess vegna, sjá, ég er á móti spámönnunum, segir Drottinn, sem stela orðum mínum hver frá öðrum. Sjá, ég er á móti spámönnunum, segir Drottinn, sem nota tungur sínar og segja: „Hann segir!“ Sjá, ég er á móti þeim sem spá falsdraumum, segir Drottinn, og segja þá frá þeim og leiða fólk mitt afvega með lygum sínum og léttúð, en ég sendi þá ekki né bauð þeim. Þess vegna munu þeir ekki gagnast þessu fólki neitt, segir Drottinn. Jeremía 23:29-32

Tunga brjóstmylsandi barnsins loðir við góm þess af þorsta, ung börn biðja um brauð, en enginn brýtur það fyrir þau. Harmljóðin 4:4

Og ég mun láta tungu þína loða við góminn, svo að þú verðir mállaus og ekki vera þeim ávítandi, því að þeir eru þverúðug kynslóð. Esekíel 3:26

Börn sem voru lýtalaus, heldur fríð sýnum, vel að sér í alls kyns speki, vel að sér í þekkingu og skilningi á vísindum, og þau sem voru fær um að gegna störfum í konungshöllinni og kenna þeim lærdóm og tungu Kaldea. Daníel 1:4

Þeir snúa aftur, en ekki til Hins hæsta. Þeir eru eins og svikull bogi. Höfðingjar þeirra munu falla fyrir sverði vegna reiði tungu sinnar. Þetta mun verða spott þeirra í Egyptalandi. Hósea 7:16

Og frændi manns mun taka hann upp, og sá sem brenndi hann, til að bera beinin út úr húsinu, og hann mun segja við þann sem er við hlið hússins: „Er nokkur enn með þér?“ og hann mun svara: „Nei.“ Þá mun hann segja: „Þegi þú, því að vér megum ekki nefna nafn Drottins.“ Amos 6:10

Því að auðmenn þess eru fullir af ofbeldi og íbúar þess tala lygar og tunga þeirra er svik í munni þeirra. Míka 6:12

Þú ert hreinni í augum til að geta horft á illt og getur ekki litið á ranglæti. Hví horfir þú á þá sem fremja sviksemi og þegir þegar hinn óguðlegi gleypir þann sem er réttlátari en hann? Habakkuk 1:13

Leifar Ísraels munu ekki fremja ranglæti né lyga, og sviksamleg tunga mun ekki finnast í munni þeirra, því að þeir munu eta sig og leggjast niður og enginn mun hræða þá. Sefanía 3:13

Og þetta mun verða plágan, sem Drottinn mun slá með öllum þeim þjóðum, sem hafa barist gegn Jerúsalem: Hold þeirra mun visna, meðan þeir standa á fótum sér, augu þeirra munu visna í holum sínum og tunga þeirra mun visna í munni þeirra. Sakaría 14:12

Guðspjöllin

Og hann tók hann til hliðar frá mannfjöldanum, stakk fingrunum í eyru hans, spýtti og snart tungu hans. Markús 7:33

Og jafnskjótt opnuðust eyru hans og tungubönd hans losnuðu og hann talaði skýrt. Markús 7:35

Og þessi tákn munu fylgja þeim, sem trúa: Í mínu nafni munu þeir reka út illa anda, þeir munu tala nýjum tungum. Markús 16:17

Og jafnskjótt laukst honum munnur og tunga hans losnaði, og hann talaði og lofaði Guð. Lúkas 1:64

Og hann hrópaði og sagði: „Faðir Abraham, miskunna þú mér og send Lasarus, að hann dýfi fingurgómi sínum í vatn og kæli tungu mína, því að ég kvelst í þessum loga.“ Lúkas 16:24

Nú er í Jerúsalem við sauðamarkaðinn laug sem á hebresku kallast Betesda og hefur fimm súlnagöngur. Jóhannes 5:2

Postulasagan

Og þetta varð kunnugt öllum íbúum Jerúsalem, svo að sá akur heitir á þeirra eigin tungu Akeldama, það er að segja blóðakur. Postulasagan 1:19

Þá birtust þeim tungur, sem klofnuðust, eins og af eldi, og settust á hvern og einn þeirra. Og þeir fylltust allir heilögum anda og tóku að tala öðrum tungum, eins og andinn gaf þeim að mæla. Og hvernig heyrum vér, hver og einn, sína eigin tungu, á þeirri sem vér erum fæddir? Krítmenn og Arabar, vér heyrum þá tala á okkar tungum um stórmerki Guðs. Postulasagan 2:3-4,8,11

Því að Davíð segir um hann: Ég sá Drottin ætíð fyrir framan mig, því að hann er mér til hægri handar, svo að ég bifist ekki. Þess vegna fagnaði hjarta mitt og tunga mín fagnaði, og líkami minn mun hvílast í von. Því að þú munt ekki skilja sál mína eftir í helvíti og ekki láta þinn heilaga verða rotnun að bráð. Postulasagan 2:25-27

Því að þeir heyrðu þá tala tungum og vegsama Guð. Þá svaraði Pétur: „Getur nokkur varnað vatni, að þessir menn láti ekki skírast, þeir sem hafa fengið heilagan anda, eins og vér?“ Postulasagan 10:46-47

Og er Páll lagði hendur yfir þá, kom heilagur andi yfir þá, og þeir töluðu tungum og spáðu. Postulasagan 19:6

Og er hann hafði gefið honum leyfi, stóð Páll upp á tröppunum og veifaði til fólksins með hendinni. Og er mikil þögn varð, talaði hann til þeirra á hebresku og sagði: Postulasagan 21:40

(Og er þeir heyrðu, að hann talaði til þeirra á hebresku, þögðu þeir því meir. Og hann sagði:) Postulasagan 22:2

Og er við vorum allir fallnir til jarðar, heyrði ég rödd tala við mig og segja á hebresku: „Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? Það er þér erfitt að spyrna í móti broddunum.“ Postulasagan 26:14

Bréf

Opin gröf er barki þeirra, með tungum sínum hafa þeir svikið, höggormaeitur er undir vörum þeirra. Rómverjabréfið 3:13

Því að ritað er: „Svo sannarlega sem ég lifi, segir Drottinn, fyrir mér mun hvert kné beygja sig og hver tunga mun játa Guð.“ Rómverjabréfið 14:11

Öðrum kraftaverkagjörð, öðrum spádómsgáfu, öðrum greina anda, öðrum tungumál, öðrum túlkun tungna. Guð hefur sett suma í söfnuðinum fyrst postula, í öðru lagi spámenn, í þriðja lagi kennara, síðan kraftaverk, síðan lækningagjöf, hjálpargáfur, stjórnir og fjölbreytt tungumál. Hafa allir lækningagjöf? Tala allir tungur? Geta allir túlkað? En girnist bestu gáfurnar, en ég sýni yður enn betri veg. 1. Korintubréf 12:10,28,30-31

Þótt ég talaði tungum manna og engla og hefði ekki kærleika, þá væri ég eins og hljómandi málmur eða klingjandi bjalla. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi, en hvort sem það eru spádómar, þá munu þeir falla úr gildi, hvort sem það eru tungur, þá munu þeir þagna, og hvort sem það er þekking, þá mun hún hverfa. 1. Korintubréf 13:1,8

1. Korintubréf 14
1 Keppið eftir kærleikanum og sækist eftir andlegum gjöfum, en fremur eftir spádómsgáfum.
2 Því að sá sem talar tungum, talar ekki við menn, heldur við Guð. Enginn skilur hann, en í anda talar hann leyndardóma.
3 En sá sem spáir, talar til manna til uppbyggingar, áminningar og huggunar.
4 Sá sem talar tungum byggir upp sjálfan sig, en sá sem spáir byggir upp söfnuðinn.
5 Ég vildi að þér töluðuð allir tungum, en heldur að þér spáðuð. Því að sá er meiri sem spáir en sá sem talar tungum, nema hann útleggi það, til þess að söfnuðurinn hljóti uppbygginguna.
6 En bræður, ef ég kem til yðar og tala tungum, hvað gagnast það yður, nema ég tali við yður með opinberun, með þekkingu, með spádómsgáfu eða með kenningu?
7 Jafnvel þótt lífvana hlutir, sem gefa hljóð, hvort sem þeir eru pípa eða harpa, gefi ekki greinarmun á hljóðunum, hvernig á þá að vita, hvað er leikið á pípu eða harpa?
8 Því að ef lúðurinn gefur frá sér óljóst hljóð, hver mun þá búa sig undir bardagann?
9 Eins og með yður, nema þér mælið með tungunni auðskiljanleg orð, hvernig verður þá vitað hvað talað er? Því að þér munuð tala út í loftið.
10 Það má vera að svo margar tegundir af röddum séu til í heiminum og engin þeirra er merkingarlaus.
11 Ef ég því ekki skil merkingu raddarinnar, þá verð ég útlendingur fyrir þeim sem talar, og sá sem talar, verður útlendingur fyrir mér.
12 Eins skuluð þér, þar sem þér eruð kostgæfin í andlegum gjöfum, leitast við að verða auðugir til uppbyggingar söfnuðinum.
13 Sá sem talar tungum biðji því að geta útlagt.
14 Því að ef ég bið á tungum, þá biður andi minn, en skilningur minn ber ekki ávöxt.
15 Hvað er það þá? Ég mun biðja í andanum og ég mun einnig biðja með skilningi. Ég mun syngja í andanum og ég mun einnig syngja með skilningi.
16 Annars, þegar þú lofar Guð í andanum, hvernig getur sá sem situr í sæti fáfróðs manns sagt amen við þakkargjörð þína, þar sem hann skilur ekki hvað þú segir?

17 Því að þú þakkar vissulega vel, en hinn byggist ekki upp.
18 Ég þakka Guði mínum, að ég tala tungum fremur en þér allir,
19 En í söfnuðinum vil ég heldur tala fimm orð með skilningi mínum, til þess að ég geti einnig kennt öðrum með rödd minni, en tíu þúsund orð á tungum.
20 Bræður, verið ekki börn í skilningi, heldur verið börn í illskunni en menn í skilningi.
21 Í lögmálinu er ritað: „Með mönnum, sem tala öðrum tungum og öðrum vörum, mun ég tala til þessa fólks, og þrátt fyrir það munu þeir ekki hlýða mér, segir Drottinn.“
22 Þess vegna eru tungur til tákns, ekki fyrir þá sem trúa, heldur fyrir þá sem ekki trúa. Spádómsgáfan er ekki fyrir þá sem ekki trúa, heldur fyrir þá sem trúa.
23 Ef nú allur söfnuðurinn kæmi saman á einn stað og allir töluðu tungum, og inn kæmu fáfróðir eða vantrúaðir, mundu þeir þá ekki segja, að þér séuð geðveikir?
24 En ef allir spámenn og inn kemur einn vantrúaður eða fáfróður, þá sannfærist hann af öllum, dæmdur af öllum.
25 Og þannig verða leyndardómar hjarta hans opinberir; og þannig mun hann falla fram á ásjónu sína og tilbiðja Guð og kunngjöra, að Guð er sannlega í yður.
26 Hvernig er það þá, bræður? Þegar þér komið saman, þá hefur hver og einn yðar sálm, kenningu, tungur, opinberun, útskýringu. Allt verði til uppbyggingar.
27 Ef einhver talar tungum, þá séu það tveir eða í mesta lagi þrír, og það í röð, og einn þýði.
28 En ef enginn er til að útskýra, þá þegi hann í söfnuðinum og tali við sjálfan sig og við Guð.
29 Spámennirnir skulu tali, tveir eða þrír, og hinn dæmi.
30 Ef einhverju verður opinberað öðrum, sem hjá situr, þá þegji sá fyrsti.
31 Því að þér getið allir spáð, einn af öðrum, til þess að allir læri og allir hljóti huggun.
32 Og andar spámannanna eru spámönnunum undirgefnir.
33 Því að Guð er ekki höfundur ruglingar, heldur friðar, eins og í öllum söfnuðum hinna heilögu.
34 Konur ykkar skulu þegja í safnaðarsamkomunum, því að þeim er ekki leyfilegt að tala, heldur er þeim boðið að vera undirgefnar, eins og lögmálið segir.
35 Og ef þær vilja læra eitthvað, þá spyrji þær eiginmenn sína heima, því að það er ósæmilegt fyrir konur að tala í söfnuðinum.
36 Hvað? Kom orð Guðs frá yður, eða kom það aðeins til yðar?
37 Ef einhver þykist vera spámaður eða andlegur maður, þá viðurkenni hann, að það, sem ég rita yður, eru boðorð Drottins.
38 En ef einhver er fáfróður, þá sé hann fáfróður.
39 Þess vegna, bræður, girnist spádómsgáfuna og bannað ekki að tala tungum.
40 Allt fari sómasamlega og með reglu.

Og að sérhver tunga játi að Jesús Kristur sé Drottinn, Guði föður til dýrðar. Filippíbréfið 2:11

Ef einhver yðar þykist vera guðrækinn en hefur ekki taumhald á tungu sinni, heldur blekkir eigið hjarta, þá er guðrækni þess manns til einskis. Jakobsbréfið 1:26

Eins er tungan lítill limur og stærir sig af miklu. Sjá, hvílík mikil áhrif lítill eldur kveikir! En tungan er eldur, heimur ranglætis. Eins er tungan meðal lima okkar, að hún saurgar allan líkamann og kveikir í göngu náttúrunnar, en helvíti kveikir í henni. Því að alls kyns dýr, fuglar, höggormar og sjávardýr eru temd og hafa verið temd af mannkyninu. En tunguna getur enginn maður temd, hún er óstjórnleg illska, full af banvænu eitri. Með henni lofum vér Guð föðurinn, og með henni formælum vér mönnum, sem skapaðir eru í mynd Guðs. Af sama munni kemur blessun og bölvun. Bræður mínir, þetta á ekki að vera svo. Jakobsbréfið 3:5-10

Því að sá sem vill elska lífið og sjá góða daga, haldi tungu sinni frá illu og vörum sínum frá því að tala svik. 1. Pétursbréf 3:10

Börnin mín, elskum ekki með orðum né með tungum, heldur í verki og sannleika. 1. Jóhannesarbréf 3:18

Opinberun

Og þeir sungu nýjan söng og sögðu: „Verður ert þú að taka bókina og opna innsigli hennar, því að þú varst slátraður og keyptir oss Guði til handa með blóði þínu úr öllum kynkvíslum og tungum, lýðum og þjóðum.“ Opinberunarbókin 5:9

Eftir þetta sá ég, og sjá, mikinn mannfjölda, sem enginn gat talið, af öllum þjóðum og kynkvíslum og lýðum og tungum, stóðu frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lambinu, klæddir hvítum skikkjum og með pálma í höndum sér. Opinberunarbókin 7:9

Og þeir höfðu konung yfir sér, engil undirdjúpsins. Nafn hans á hebresku er Abaddon, en á grísku heitir hann Apollýon. Opinberunarbókin 9:11

Og hann sagði við mig: „Þú verður að spá aftur frammi fyrir mörgum lýðum og þjóðum og tungum og konungum.“ Opinberunarbókin 10:11

Og þeir sem eru af lýðum, kynkvíslum, tungum og þjóðum munu sjá lík þeirra í þrjá daga og hálfan og ekki leyfa að lík þeirra séu lögð í gröf. Opinberunarbókin 11:9

Og því var gefið að heyja stríð við hina heilögu og sigra þá, og því var gefið vald yfir öllum kynkvíslum, tungum og þjóðum. Opinberunarbókin 13:7

Og ég sá annan engil fljúga um miðjan himininn. Hann hafði eilífan fagnaðarboðskap til að prédika þeim, sem á jörðinni búa, og öllum þjóðum, kynkvíslum, tungum og lýðum. Opinberunarbókin 14:6

Og fimmti engillinn hellti úr skál sinni yfir stól dýrsins, og ríki þess myrktist, og þeir beitu tungur sínar af kvöl. Og hann safnaði þeim saman á stað, sem á hebresku kallast Harmagedón. Opinberunarbókin 16:10,16

Og hann segir við mig: „Vötnin, sem þú sást, þar sem skækjan situr, eru lýðir og mannfjöldi og þjóðir og tungumál.“ Opinberunarbókin 17:15

Apókrýfur texti

Ó, menn, hvernig skyldi konungurinn ekki vera máttugastur, þegar honum er hlýtt á slíkan hátt? Og hann þagði. 1 Esdras 4:12

En ég sá aðeins að hann sendi út úr munni sér eins og eldsgosi, og úr vörum sínum logandi andardrátt, og úr tungu sinni sendi hann út neista og storma. 2 Esra 13:10

Ég talaði á daginn og þagði ekki á nóttunni. 2 Esra 14:43

Ég mun ekki lengur þegja yfir illsku þeirra, sem þeir fremja guðlaust, né mun ég umbuna þeim fyrir það, sem þeir fremja illskulega. Sjá, saklaust og réttlátt blóð hrópar til mín, og sálir hinna réttlátu kvarta stöðugt. 2 Esra 15:8

Samt reif hann niður landamæri þeirra og hjó niður tré þeirra, því að hann hafði fyrirskipað að eyða öllum guðum landsins, að allar þjóðir skyldu tilbiðja Nebúkadonosor einan og að allar tungur og ættkvíslir skyldu ákalla hann sem guð. Júdít 3:8

Því að spekin er kærleiksrík andi og sýknar ekki þann sem lastmælir orðum hans, því að Guð er vottur nýrna hans, sá sem sér hjarta hans og heyrir tungu hans. Speki Salómons 1:6

Varastu því möglið, sem er gagnslaust, og haltu tungu þinni frá bakmælum, því að ekkert orð er svo leyndardómsfullt, að það verði til einskis, og munnurinn, sem leynir, deyðir sálina. Speki Salómons 1:11

Þegar ég þegi tunguna, bíða þeir mína, og þegar ég tala, hlusta þeir vel á mig. Ef ég tala mikið, leggja þeir hendur á munninn. Speki Salómons 8:12

Því að spekin opnaði munn mállausra og gjörði tungur þeirra, sem ekki mæla, að málsnjallari. Speki Salómons 10:21

Því að af orðum mun viska þekkjast og fræðslu af orði tungunnar. Prédikarinn 4:24

Vertu ekki fljótfær í tungu þinni, né seinn í verkum þínum. Prédikarinn 4:29

Svífðu ekki í hverjum vindi og farðu ekki á alla vegu, því svo fer syndarinn sem talar tvítungu. Prédikarinn 5:9

Heiður og skömm eru í orðum, og tunga mannsins er fall hans. Prédikarinn 5:13

Lát ekki kalla þig hvíslara og legg ekki tungu þína í leyni, því að þjófur hlýtur skömm og tvítunga illt dómsmál. Prédikarinn 5:14

Vertu ekki óvinur í stað vinar, því að þannig munt þú erfa illt orð, skömm og háðung, eins mun syndari, sem hefur tvítungu, erfa. Prédikarinn 6:1

Ljúft mál fjölgar vinum, og fagurt mál eykur vináttu. Prédikarinn 6:5

Deila þú ekki við tungumörgan mann og safnaðu ekki viði á eld hans. Prédikarinn 8:3

Maður með illt mál er hættulegur í borg sinni, og sá sem er fljótfær í máli sínu verður hataður. Prédikarinn 9:18

Þegar ríkur maður talar, þegja allir menn, og sjá, hvað hann segir, þeir lofa það til skýjanna. En ef fátækur maður talar, segja þeir: "Hvaða maður er þetta?" Og ef hann hrasar, munu þeir hjálpa honum að steypa honum af stóli. Prédikarinn 13:23

Ráð, tungu, augu, eyru og hjarta gaf hann þeim til að skilja. Prédikarinn 17:6

Sá sem hefur stjórn á tungu sinni mun lifa án deilna, og sá sem hatar mælgi mun minna illt hljóta. Prédikarinn 19:6

Sá sem læðist að orði sínu, en ekki af hjarta sínu, og hver er sá sem ekki misgjörir með tungu sinni? Prédikarinn 19:16

Til er ávítur sem ekki er sæmilegur, en einhver þegir, en hann er vitur. Prédikarinn 20:1

Sumir þegja, því að þeir þurfa ekki að svara, og aðrir þegja, því þeir vita sinn tíma. Prédikarinn 20:6

Vitur maður þegir þar til hann sér tækifæri, en mælskumaður og heimskingi hirða ekki um tímann. Prédikarinn 20:7

Betra er að renna á gangstétt en að renna með tungunni, þannig að fall óguðlegra kemur skjótt. Prédikarinn 20:18

Hver mun setja varðmann fyrir munn minn og innsigli viskunnar á varir mínar, svo að ég falli ekki skyndilega fyrir þeim og tunga mín tortími mér ekki? Prédikarinn 22:27

Níu hluti hef ég metið hamingjusaman í hjarta mínu, og það tíunda mun ég mæla með tungu minni: Maður sem hefur gleði af börnum sínum og sá sem lifir til að sjá fall óvinar síns. Prédikarinn 25:7

Vel fer þeim sem býr með viturri konu og hefur ekki brugðist tungunni og ekki þjónað manni sem er óverðugari en hann sjálfur. Prédikarinn 25:8

En kona sem öfundar aðra konu er hryggð og sorg, og tunguplága sem talar við alla. Prédikarinn 26:6

Bölvaðu hvíslaranum og tvítungunni, því að slíkir hafa tortímt mörgum sem lifðu í friði. Rógræðing hefur hrætt marga og rekið þá frá einni þjóð til annarrar, hún hefur rifið niður sterkar borgir og kollvarpað húsum stórmenna. Rógræðing hefur rekið burt dyggðugar konur og svipt þær erfiði sínu. Sá sem hlýðir henni mun aldrei finna hvíld og aldrei búa kyrr. Svipuhögg gerir merki í holdinu, en tunguhögg brýtur beinin. Margir hafa fallið fyrir sverðsegg, en ekki svo margir sem hafa fallið fyrir tungunni. Sæll er sá sem er varinn með eitri hennar, sem hefur ekki dregið ok hennar né verið bundinn í fjötra hennar. Því að ok hennar er járnok og fjötrar hennar eru eirfjötrar. Dauði hennar er vondur dauði, gröfin væri betri en hún. Hún mun ekki drottna yfir þeim sem óttast Guð, né munu þeir brenna af loga hennar. Prédikarinn 28:13-22

Mál þitt sé stutt, skiljið mikið í fáum orðum, vertu eins og sá sem þekkir og heldur samt tungu sinni. Prédikarinn 32:8

Fegurð konu gleður andlitið, og karlmaður elskar ekkert meira. Ef góðvild, hógværð og huggun er á tungu hennar, þá er ekki eiginmaður hennar eins og aðrir menn. Prédikarinn 36:22-23

Fjórir hlutir birtast: gott og illt, líf og dauði, en tungan ræður yfir þeim stöðugt. Prédikarinn 37:18

Fljúfur og saltari syngja ljúfan söng, en ljúf tunga er yfir þeim báðum. Prédikarinn 40:21

Bæn Jesú Síraksonar. Ég þakka þér, Drottinn og konungur, og lofa þig, Guð frelsari minn. Ég lofa nafn þitt, því að þú ert verndari minn og hjálpari og hefur varðveitt líkama minn frá tortímingu og frá snöru rógburðar og frá lygarvörnum og hefur verið hjálpari minn gegn óvinum mínum. Og þú hefur frelsað mig, samkvæmt mikilli miskunn þinni og mikilleika nafns þíns, frá tönnum þeirra sem voru tilbúnir að gleypa mig og úr höndum þeirra sem sóttust eftir lífi mínu og frá hinum margvíslegu þrengingum sem ég átti í. Frá köfnunareldi alls staðar og úr miðjum eldinum sem ég kveikti ekki. Úr djúpi helvítis, frá óhreinni tungu og lygaorðum. Með ásökun til konungsins frá ranglátri tungu nálgaðist sál mín dauða, líf mitt var nálægt helvíti niðri. Prédikarinn 51:1-6

Drottinn hefur gefið mér tungu að launum, og ég mun lofa hann með henni. Prédikarinn 51:22

Tunga þeirra er fægð af smiðnum, og þeir eru gullhúðaðir og silfurhúðaðir, en þeir eru aðeins lygarar og geta ekki talað. Jeremía bréf 1:8

Þegar í staðinn hitnaði hann upp og bauð að höggva af tunguna af þeim sem fyrst talaði og höggva af ystu líkamshluta hans, meðan hinir bræður hans og móðir hans horfðu á. 2. Makkabeabók 7:4

Á eftir honum var sá þriðji gerður að spottskepnu, og þegar hans var krafist, rétti hann út tunguna, og það strax, og rétti fram hendurnar af mikilli hugsun. 2. Makkabeabók 7:10

Og er hann hafði höggvið tunguna af hinum óguðlega Níkanori, bauð hann að gefa hana fuglunum í bitum og hengja upp launin fyrir brjálsemi hans fyrir framan musterið. 2. Makkabeabók 15:33

Og þeir ákváðu með sameiginlegri skipun að láta þann dag aldrei líða án hátíðarhalda, heldur skyldi haldið hátíðlegan þrettánda dag hins tólfta mánaðar, sem á sýrlensku er kallaður adar, daginn fyrir dag Mardókeusar. 2. Makkabeabók 15:36

Enok

Ég sá í svefni mínum það sem ég mun nú segja með tungu holds og með anda munns míns: sem Hinn Mikli hefur gefið mönnunum til að tala við það og skilja með hjartanu. Og ég gekk inn þar til ég nálgaðist vegg sem var byggður úr kristöllum og umkringdur eldtungum: og það fór að hræða mig. Og ég fór inn í eldtungurnar og nálgaðist stórt hús sem var byggt úr kristöllum: og veggir hússins voru eins og gólf úr kristöllum, og grunnurinn var úr kristöllum. Enok 14:2,9-10

Og hann flutti anda minn til himins himna, og ég sá þar eins og byggingu úr kristöllum, og á milli þessara kristalla tungur af lifandi eldi. Enok 71:5

Og ég hóf upp hendur mínar í réttlæti og blessaði Hinn heilaga og mikla og talaði með anda munns míns og með holdlegri tungu, sem Guð hefur skapað fyrir börn mannanna, til þess að þau ættu að tala með henni, og hann gaf þeim anda og tungu og munn til þess að þau gætu talað með henni. Enok 84:1

Jasher

Og allar þjóðir og tungur heyrðu frægð hans og söfnuðust saman til hans og féllu til jarðar og færðu honum fórnir og hann varð herra þeirra og konungur og þeir bjuggu allir með honum í borginni Sínear og Nimrod ríkti á jörðinni yfir öllum sonum Nóa og þeir voru allir undir hans valdi og ráði. Og öll jörðin var ein tunga og orð sameinuð, en Nimrod fór ekki á vegum Drottins og hann var óguðlegri en allir mennirnir sem voru á undan honum, frá flóðdögum og til þeirra daga. Jasher 7:45-46

Og Nimrod konungur ríkti örugglega og öll jörðin var undir hans stjórn og öll jörðin var ein og ein. Og Guð sagði við sjötíu englana, sem stóðu fremst frammi fyrir honum, við þá sem voru nálægt honum, og sagði: „Komið, við skulum stíga niður og rugla tungumálum þeirra, svo að enginn maður skilji tungumál náunga síns.“ Og þeir gerðu það sama við þá. Og frá þeim degi gleymdu þeir hver maður tungumáli náunga síns og gátu ekki skilið að tala eina tungu. Og þegar smiðurinn tók úr höndum náunga síns kalk eða stein, sem hann hafði ekki pantað, kastaði smiðurinn því frá sér og á náunga sinn, svo að hann myndi deyja. Jasher 9:20,32-33

Og þetta er háttur líkneskjanna: að taka frumburð manns og slá hann og taka hárið af höfði hans, og taka salt og salta höfuðið og smyrja það með olíu, síðan taka litla eirtöflu eða gulltöflu og skrifa nafnið á hana, og setja töfluna undir tungu hans, og taka höfuðið með töflunni undir tunguna og setja hana inn í húsið, og kveikja ljós fyrir framan það og lúta því. Jasher 31:41

Og þeir settu drenginn fyrir framan sig, og sveinninn reyndi að rétta hönd sína að ónyxsteininum, en engill Drottins tók hönd hans og lagði hana á kolinn, og kolinn slokknaði í hendi hans, og hann lyfti honum upp og stakk honum í munn sér, og brann hluta af vörum hans og hluta af tungu sinni, og hann varð þungur í munni og tungu. Jasher 70:29

Tungur okkar munu segja frá mætti þínum, við munum syngja og lofa dásemdarverk þín. Því að þú frelsaðir oss frá óvinum okkar, þú frelsaðir oss frá þeim sem risu gegn okkur, þú eyddir þeim fyrir framan okkur og kúgaðir þá undir fætur okkar. Jasher 89:20-21

Jubilee

Og á þeim degi lokaðist munnur allra dýra og nautgripa og fugla og allra sem ganga og hrærast, svo að þau gátu ekki framar talað, því að þau höfðu öll talað hvert við annað með einni vöru og með einni tungu. Jubileum 3:28

Og það nær til Karaso: þetta er í faðmi tungunnar sem snýr til suðurs. Og hluti hans nær meðfram hinu mikla hafi og nær í beinni línu þar til það nær vesturhluta tungunnar sem snýr til suðurs, því að þetta haf er nefnt tunga Egyptahafsins. Jubileum 8:13-14

Og Arpaksad fékk þriðji hlutinn, allt land Kaldeuhéraðs austan við Efrat, sem liggur að Rauðahafinu, og öll eyðimerkurvötnin við sjávarmálið sem snýr að Egyptalandi, allt Líbanonland, Sanír og Amana að Efratmörkum. Og Túbal fékk fimmti hlutinn, mitt á tungunni sem liggur að landamærum Lúdhéraðs, að annarri tungunni og að landinu handan við aðra tunguna og að þriðju tungunni. Og Mesek fékk sjötti hlutinn, allt landið handan við þriðju tunguna, þar til það nálgast austan við Gadir. Jubileum 9:4,11-12

Og ég opnaði munn hans, eyru hans og varir, og ég byrjaði að tala við hann á hebresku, á sköpunarmáli. Jubileum 12:26

Og eins og þú hefur hresst anda móður þinnar meðan hún lifði, þá blessar þig móðurkviður hennar sem ól þig, þá blessa ást mín og brjóst þig og munnur minn og tunga lofa þig mikillega. Jubileum 25:19

Og Jósef sá að þau voru öll samstíga í góðvild hver við annan og gat ekki stillt sig og sagði þeim að hann væri Jósef. Og hann talaði við þau á hebresku, féll um háls þeirra og grét. Jubileum 43:14-15

Týndar bækur Biblíunnar

Og þar sem hirðarnir voru við sama starf, virtist hellinn á þeim tíma vera dýrlegt musteri, því að bæði tungur engla og manna sameinuðust til að tilbiðja og vegsama Guð vegna fæðingar Drottins Krists. Fyrsta guðspjallið um bernsku Jesú Krists 1:20

Jafnskjótt losnaði tungubönd hennar, eyru hennar opnuðust og hún fór að syngja lofsöng til Guðs, sem hafði endurheimt hana. Fyrsta guðspjallið um bernsku Jesú Krists 6:7

Jesús svaraði: „Ef þeir hefðu ekki talað, hefðu þeir ekki getað talað. En sérhver hefur vald á sinni eigin tungu, að tala gott og illt, þá líti hann á það.“ Guðspjall Nikódemusar 2:5

Karínus og Lenþíus, synir Símeons, skjálfuðu þegar þeir heyrðu þetta, urðu órólegir og kveinkuðu sér. Um leið og þeir litu upp til himins gerðu þeir krossmark með fingrunum á tungunni. Nikódemusarguðspjall 12:24

Og aftur segir hann: „Þeir elskuðu hann með munni sínum og lugu að honum með tungum sínum.“ Því að hjarta þeirra var ekki einlægt við hann, né voru þeir trúir í sáttmála hans. Verði allar sviksamlegar varir mállausar og tungan sem talar drambsamleg orð. Þeir sem segja: „Með tungu okkar munum við sigra, varir okkar eru okkar, hann er Drottinn yfir okkur.“ Fyrra bréf Klemensar til Korintumanna 7:16-17

Og jafnvel þessi maður, þótt honum væri svo mikils metinn, talaði ekki hátt um sjálfan sig. En þegar Guðs orð bárust honum úr þyrnirunnanum, sagði hann: „Hver er ég, að þú sendir mig? Ég er mjóröddur og tunguhægur.“ Fyrra bréf Klemensar til Korintumanna 8:22

Frelsa mig frá blóðsekt, ó Guð, þú Guð hjálpræðis míns, og tunga mín skal fagna yfir réttlæti þínu. Fyrra bréf Klemensar til Korintumanna 8:37

Látið stjórn tungna þeirra birtast í þögn þeirra. 1. bréf Klemensar til Korintumanna 10:10

Varðveit tungu þína frá illu og varir þínar frá því að þær mæli ekki svik. 1. bréf Klemensar til Korintumanna 11:3

Því að hann segir: „Ætli sá sem talar og heyrir margt, og er með hraðmælt tungu, telji sig réttlátan? Sæll er sá sem af konu er fæddur og lifir fáa daga. Talið því ekki mikið.“ 1. bréf Klemensar til Korintumanna 14:6

Þegar þú sérð þjóf, þá samþykkir þú honum og hefur samlagað þér við hórkarla. Þú gefur munninn þinn illsku og tunga þín býr til svik. Þú situr og talar gegn bróður þínum, þú rægir son móður þinnar. Fyrra bréf Klemensar til Korintumanna 17:11

Þú munt vera falinn fyrir plágu tungunnar og þú munt ekki óttast tortíminguna, þegar hún kemur. Fyrra bréf Klemensar til Korintumanna 23:10

Lærið að vera undirgefnir og leggið af ykkur allt dramb og hrokafullt oflæti. Fyrra bréf Klemensar til Korintumanna 23:16

Þú skalt ekki vera tvílyndur né tvítyngdur, því að tvítyngd er dauðans snara. Þú skalt vera Drottni undirgefinn og óæðri herrum eins og fulltrúum Guðs, í ótta og lotningu. Almenna bréf Barnabasar 14:14

Það er fáránlegt að nefna Jesú Krist og að trúa á Gyðingdóm. Því að kristin trú faðmaði ekki Gyðinga, heldur Gyðinga kristna, til þess að sérhver tunga sem trúði mætti safnast saman til Guðs. Bréf Ignatíusar til Magnesíumanna 3:11

Djáknarnir eiga einnig að vera óaðfinnanlegir fyrir honum, eins og þjónar Guðs í Kristi, og ekki manna. Ekki ljúgmælendur, ekki tvítungaðir, ekki fégjarnir, heldur hófsamir í öllu, miskunnsamir, umhyggjusamir, iðkandi sannleika Drottins, sem var þjónn allra. Bréf Pólýkarpusar til Filippíbréfsins 2:10

Og nú hafa þeir bætt saurlífi við aðrar syndir sínar og óhreinindi óþekktar sinnar, þannig hafa þeir fyllt mæli misgjörða sinna. En þú skalt ávíta sonu þína með öllum þessum orðum, og konu þína, sem skal vera systir þín, og lát hana læra að halda aftur af tungu sinni, sem hún rægir með. 1. Hermasbók (Visnir) 2:10

Það táknar þá sem eru efins og hafa trúað, og suma aðra sem bera Drottin á tungum sínum en hafa hann ekki í hjarta sínu: þess vegna er gras þeirra þurrt og rótlaust; því þeir lifa aðeins í orðum, en verk þeirra eru dauð. 3. Hermasbók (líkingar) 9:194

Gleymdar bækur Eden

Þá gengu Adam og Eva inn í hellinn og stóðu þar og báðu á sínu eigin tungumáli, sem við óþekktum en þau kunnu vel. Fyrsta bók Adams og Evu 5:1

Þegar Adam hafði lokið boðorði sínu við Set, losnuðu limir hans, hendur og fætur misstu allan mátt, munnur hans varð mállaus og tunga hans hætti alveg að tala. Hann lokaði augunum og gaf upp andann. Önnur bók Adams og Evu 9:1

Á tíunda himni er Guð, á hebresku er hann kallaður Aravat. Leyndardómsbók Enoks 20:3

Og ég sá áttunda himininn, sem á hebresku er kallaður Músalót, breyting árstíða, þurrka og vætu og hinna tólf stjörnumerkja, sem eru fyrir ofan sjöunda himininn. Bók leyndardóma Enoks 21:7

Og hann sagði mér frá öllum verkum himins, jarðar og sjávar, og öllum frumefnunum, gangi þeirra og göngum, og þrumum þrumanna, sólinni og tunglinu, göngum og breytingum stjarnanna, árstíðunum, árunum, dögum og klukkustundum, uppgangi vindsins, fjölda englanna og myndun söngva þeirra, og öllu sem við mannlegt líf, tungu allra söngva og lífs mannsins, boðorðunum, fyrirmælum og ljúfum söngvum, og öllu sem við á að læra. Bók Leyndardóma Enoks 23:1

Eða ef maður lætur sig virðast góður í augum annars með sviksemi tungunnar, en hefur illt í hjarta sínu, mun hinn ekki skilja sviksemi hjarta síns og sjálfur verða dæmdur, þar sem ósannindi hans voru öllum ljós? Bók Leyndardóma Enoks 46:3

Sæll er sá, sem talar af auðmjúkri tungu og hjarta við alla. Bölvaður er sá, sem talar frið með tungu sinni, en í hjarta sínu er enginn friður nema sverð. Leyndardómar Enoks 52:13-14

...Tunga hans lýgur þegar hann gerir eiða ... Sálmar Salómons 4

Drottinn, frelsa sál mína frá lögleysingjum og óguðlegum manni, frá tungu sem er lögleysingi og rógberi, sem talar lygar og svik. Margfalt eru orð tungu hins óguðlega, eins og eldur sem brennur upp fegurð fólksins. Þannig hefur hann yndi af að fylla hús með lygatungu, að höggva niður gleðitré sem kveikja í illvirkjum, að blanda heimilum í stríð með rógberandi vörum... Í logandi eldi farist rógberandi tunga langt frá hinum guðhræddu!... Sálmar Salómons 12

Ávöxtur varanna með vel stilltu hljóðfæri tungunnar,... Sálmar Salómons 15

...Verndaðu tungu mína og varir með sannleikaorðum, ... Sálmar Salómons 16

Því að hjarta mitt streymir af lofi Drottins, varir mínar syngja honum lof og tunga mín syngur sálma hans. Óður Salómons 40:5

Þeir eiga að nota sýrlensku, en svo er ekki; tungumál þeirra er allt annað. Bréf Aristeasar 1:16

Þar sem ég vil nú sýna þessum mönnum og Gyðingum um allan heim og komandi kynslóðum þakklæti mitt, hef ég ákveðið að lögmál ykkar verði þýtt úr hebresku, sem notuð er meðal ykkar, yfir á grísku, svo að þessar bækur verði bættar við hinar konunglegu bækur í bókasafni mínu. Bréf Aristeasar 2:20

Þegar hinn blóðþyrsti, morðingi og algjörlega viðurstyggilegi Antíokkus heyrði þetta, bauð hann þeim að skera út tunguna sína. En hann sagði: „Jafnvel þótt þú fjarlægir málfæri mitt, þá heyrir Guð einnig mállausa. Sjá, ég rétti út tunguna mína, skerðu hana út, því þú munt ekki þagga niður í skynsemi minni. Við gefum fúslega líkama okkar til að vera aflimaðir fyrir málefni Guðs. En Guð mun skjótast á eftir þér, því þú skerðir út tunguna sem söng lofsöngva til hans.“ Fjórða Makkabeabók 5:39-43

En móðirin, sem talaði hebresku, eins og ég mun segja frá síðar, hvatti drenginn og hann sagði við varðmennina: „Leysið mig, svo að ég geti talað við konunginn og alla vini hans með honum.“ ... Skammast þín ekki, sem maður, ó, aumingi með hjarta villidýrs, fyrir að taka með þér menn með svipaðar tilfinningar, gerðir úr sömu frumefnum, og rífa út tungur þeirra, húðstrýkja þá og pynta þá á þennan hátt? Fjórða Makkabeabók 6:5,9

Því að þegar þú varst settur í fjötra ásamt sonum þínum, stóðst þú þar og sást Eleasar vera pyntaðan, og þú talaðir við sonu þína á hebresku: „Synir mínir, göfug er baráttan; og berjist þér, þar sem þér eruð kallaðir til þess að bera vitni fyrir þjóð okkar, af kappi fyrir lögmál feðra okkar.“ Fjórða Makkabeabók 7:36-37

Ó, grimmur var sá dagur, en samt ekki grimmur, þegar grimmi harðstjóri Grikkja kveikti eld í grimmum ofnum sínum og færði með sjóðandi ástríðum sínum sjö syni dóttur Abrahams að skothríðinni og aftur til pyndinga sinna, blindaði augu þeirra, skar út tungur þeirra og deyddi þá með alls kyns kvölum. Fjórða Makkabeabók 8:32

Ó, sonur minn, ef þú heyrir orð, þá lát það deyja í hjarta þínu og segðu það ekki öðrum, svo að það verði ekki að glóandi koli og brenni tungu þína og valdi þér sársauka, og þú hlýtur háðung og verður fyrir smán fyrir Guði og mönnum. Sagan af Ahíkar 2:2

Ó, sonur minn, gjör mál þitt fagurt og sætt tungu þína, og leyfðu ekki félaga þínum að stíga fæti þínum, svo að hann stígi ekki síðar brjóst þitt. Sagan af Ahikar 2:35

Son minn, betra er að fótur manns hrasar en tungan hrasar. Sagan af Ahíkar 2:45

Son minn, ef þú vilt vera vitur, þá haltu tungu þinni frá lygum, hendi þinni frá stelu og augum þínum frá því að horfa á illt, þá munt þú kallast vitur. Sagan af Ahíkar 2:60

Þá sýndu þeir honum stafina í skrift hans og með innsigli hans. Og þegar Haiqâr sá þetta, titruðu limir hans og tungan hans battst samstundis, og hann gat ekki mælt orð af ótta; heldur hallaði hann höfðinu til jarðar og varð mállaus. Sagan af Ahikar 3:34

Og er Faraó heyrði þetta mál, undraðist hann og varð ráðvilltur yfir frjálsleika tungu sinnar og ljúfleika máls hans. Sagan af Ahíkar 5:26

Og Faraó var ráðvilltur yfir frjálsleika tungu sinnar og djörfung í svörum. Þá reis Faraó upp af hásæti sínu, gekk frammi fyrir Haiqâr og sagði við hann: „Seg mér nú, svo að ég geti séð hverjum herra þínum, konunginum, líkist og hverjum þeir eru líkir tignarmönnum hans.“ Sagan af Ahikar 5:49

„Ó, drengur minn! Ég óskaði þér alls hins besta og þú launaðir mér með illsku og hatri, og nú langar mig að rífa út augun á þér og gera þig að hundafæði og skera út tunguna þína og höggva höfuðið af þér með sverðsegg og launa þér fyrir viðurstyggilega verk þín.“ Sagan af Ahikar 7:43

Og þér munuð vera lýður Drottins og hafa eina tungu, og þar mun enginn svikaandi Belíars vera, því að hann mun kastað verða í eld að eilífu. Júda testamentið 4:30

Og þess vegna munuð þér dreifast eins og Gað og Dan, bræður mínir, og þér munuð ekki þekkja lönd yðar, ættkvísl né tungumál. Assers testamenti 1:44

Góði hugurinn hefur ekki tvær tungur, blessun og bölvun, smán og heiður, sorg og gleði, kyrrð og rugl, hræsni og sannleika, fátækt og auð, heldur hefur hann eitt hugarfar, óspillt og hreint, gagnvart öllum mönnum. Testamenti Benjamíns 1:37